



Preduzeće za reviziju i konsalting, Petra Preradovića 21, 78000 Banja Luka
Tel/faks: +387 51 348 480
e-mail: vral@inecco.net

1. MAJ METALSKA a.d. BANJALUKA

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI
za period koji se završava 31. decembra 2009. godine i
Izveštaj nezavisnog revizora

Novembar, 2010. godine

S A D R Ź A J

	Strana
Mišljenje nezavisnog revizora	2-3
 <i>Finansijski izvještaj</i>	
Bilans uspjeha	5
Bilans stanja	6
Napomene uz finansijske izvještaje	7-18

MIŠLJENJE NEZAVISNOG REVIZORA

Vlasnicima Akcionarskog društva "1. MAJ METALSKA " Banja Luka

Izvršili smo reviziju Bilansa stanja Akcionarskog društva "1. MAJ METALSKA ", Banja Luka na dan 31. decembra 2009. godine i odgovarajućeg Bilansa uspjeha za godinu koja se završava na taj dan.

Finansijski izvještaji Akcionarskog društva "1. MAJ METALSKA " Banja Luka za prethodni period, odnosno za period koji se završava na dan 31. decembra 2008. godine nisu bili predmet revizije.

Odgovornost rukovodstva za finansijske izvještaje

Rukovodstvo je odgovorno za sastavljanje i objektivnu prezentaciju ovih finansijskih izvještaja u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srpske. Ova odgovornost obuhvata: osmišljavanje, primjenu i održavanje internih kontrola koje su relevantne za sastavljanje i objektivnu prezentaciju finansijskih izvještaja koji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja, nastale usljed kriminalne radnje ili greške, te odabir i primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika, kao i korišćenje najboljih mogućih računovodstvenih procjena.

Osnove za uzdržavanje od davanja mišljenja

Nismo se složili sa Upravom po sljedećim pitanjima:

1. Kako je navedeno u napomeni 4.5.- Nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine, Društvo posjeduje zemljište ukupne vrijednosti 288,276 KM. Ukupne nabavna vrijednost građevinskih objekata je 3,912,376 KM, ispravka vrijednosti 1,874,918 KM, a sadašnja vrijednost građevinskih objekata na dan 31.12.2009. godine iznosi 2,037,458 KM.

Tokom revizije nisu nam prezentovani dokumenti koji dokazuju vlasništvo nad nekretninama.

2. Kao što je navedeno u napomeni 4.8. – Gotovina i gotovinski ekvivalenti, stanje na računima kod poslovnih banaka iznosi 150 KM.

Tokom revizije utvrdili smo da su poslovni računi kod Banaka blokirani već duži vremenski period.

3. Kao što je navedeno u napomeni 4.9. – Kapital, revalorizacione rezerve su

iskazane u iznosu 587,216 KM.

Tokom revizije nismo uspjeli utvrditi osnov nastanka ovih rezervi, kao ni visinu eventualnih umanjenja.

4. Kao što je navedeno u napomeni 4.13. - Potencijalne obaveze, protiv Društva se vodi više radnih i privrednih sporova.

Društvo nije izvršilo rezverziranje sredstava za potencijalne gubitke po ovom osnovu.

5. Kao što je navedeno u napomeni 4.14. -Stalnost poslovanja, Društvo nema kontinuitet u poslovanju.

Društvo ne ostvaruje poslovne prihode, žiro računi kod Banaka su blokirani već duži vremenski period i Društvo ne ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti prema Rješenju Odjeljenja za privrednu i društvenu djelatnost, grada Banja Luka od 01.08.2003. godine.

Uzdržavanje od davanja mišljenja

Zbog značaja pitanja navedenih u prethodnim pasusima, uzdržavamo se od davanja mišljenja na priložene finansijske izvještaje „1. MAJ METALSKA“ a.d. Banja Luka na dan 31. decembra 2009. godine.

Banja Luka, 29. novembar 2010. godine

Vralaudit d.o.o.

Zoran Blagojević, ovlašćeni revizor



Finansijski izvještaj
za period koji se završava 31. decembra 2009. godine

BILANS USPJEHA
Za period koji se završava 31. decembra 2009. godine

	Napomena	2009	(u KM) 2008
POSLOVNI PRIHODI	4.1.		
Prihodi od prodaje robe			
Prihodi od prodaje učinaka			
Prihod od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka			
Ostali poslovni prihodi		-	-
POSLOVNI RASHODI	4.2.		
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi		1.500	12.444
Troškovi proizvodnih usluga		675	53.264
Troškovi amortizacije		103.266	109.206
Nematerijalni troškovi		17.068	5.925
Troškovi poreza			
Troškovi doprinosa		10.588	13.231
		133.097	194.070
POSLOVNI GUBITAK		(133.097)	(194.070)
GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI		(133.097)	(194.070)
Ostali prihodi		18.806	
Ostali rashodi			7.131
DOBITAK (GUBITAK) PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA	4.3.	18.806	(7.131)
GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA		(114.291)	(201.201)
Tekući i odloženi porez na dobit			
GUBITAK PERIODA	4.4.	(114.291)	(201.201)

Napomene na narednim stranama čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja

BILANS STANJA (NETO)
Za period koji se završava 31. decembra 2009. godine

		(u KM)	
	<u>Napomena</u>	<u>2009</u>	<u>2008</u>
AKTIVA			
Nematerijalna ulaganja			18.217
Nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine	4.5.	2.371.887	2.438.300
Zalihe, stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji	4.6.	536	536
Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina	4.7 i 4.8.	14.550	150
POSLOVNA AKTIVA		<u>2.386.973</u>	<u>2.457.203</u>
PASIVA			
Osnovni kapital	4.9.	2.390.492	2.390.492
Revaloritacione rezerve	4.9.	587.216	587.216
Gubitak do visine kapitala	4.9.	(1.335.956)	(1.221.664)
Dugoročne obaveze	4.10.	359.001	313.018
Kratkoročne obaveze	4.11.	386.220	388.141
POSLOVNA PASIVA		<u>2.386.973</u>	<u>2.457.203</u>

Napomene na narednim stranama čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

1. OSNIVANJE I DJELATNOST PREDUZEĆA

Društvo posluje pod nazivom: Akcionarsko društvo „1. MAJ METALSKA“ za proizvodnju čeličnih konstrukcija i promet, Banja Luka.

Skraćena oznaka Društva je: „1. MAJ METALSKA“ A.D. Banja Luka.

Sjedište Društva je Banja Luka, Pilanska br.3, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina.

„1. MAJ METALSKA“ je u prijeratnom periodu poslovala u okviru SOUR-a „GIK KOZARA“, Zanatsko industrijska radna organizacija (ZIRO) „1. MAJ“, OOUR „METALSKA“, Banja Luka.

Na osnovu rješenja Osnovnog suda udruženog rada, Banja Luka broj U/I 447/88 od 11.10.1988.godine izvršena je predbilježba izdvajanja OOUR „METALSKA“ iz sastava ZIRO „1. MAJ“, Banja Luka radi konstituisanja RO „Metalska“, Banja Luka. RO se kasnije transformiše u Osnovno državno preduzeće „1. MAJ METALSKA“, zatim u skladu sa odredbama Zakona o privatizaciji u akcionarsko društvo „1. MAJ METALSKA“, Banja Luka.

Prodaja državnog kapitala je izvršena 2004. godine, a većinski vlasnik je gospodin Slavko Kovačević.

Matični broj: 0110471

JIB: 4400939660006

Oblik organizovanja: akcionarsko društvo

Prema odredbama statuta, organi Društva su:

- Skupština,
- Uprava Društva koju čine Upravni odbor i direktor
- Nadzorni odbor

U skladu sa ranijom Odlukom Skupštine, članovi Upravnog odbora, na dan 31.12.2009. godine su:

1. Tanja Kovačević, predsjednik,
2. Vesna Stojčić, član,
3. Slavko Kovačević, član.

Nadzorni odbor u sastavu:

1. Sandra Banić, član,
2. Jelena Antonijević, predsjednik,
3. Gordana Babić, član.

Direktor društva: Snežana Pačavra.

Osnovne djelatnost Preduzeća je proizvodnja čeličnih konstrukcija (28110).

Na dan 31.12.2009. godine društvo nema zaposlenih radnika.

2. OSNOVE ZA PREZENTACIJU FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

2.1. OSNOVE ZA PREZENTACIJU FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

Prema odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske ("Službeni glasnik RS" broj 36/09), u Republici Srpskoj se primjenjuju sledeći propisi iz oblasti računovodstva i revizije:

- Međunarodni računovodstveni standardi (IAS),
- Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja (IFRS),
- Međunarodni standardi revizije (ISA),
- Međunarodni računovodstveni standardi za javni sektor (IP-SAS),
- Kodeks etike za profesionalne računovođe i prateća uputstva, objašnjenja i smjernice koje donosi Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (IASB) i
- sva prateća uputstva, objašnjenja i smjernice koje donosi Međunarodna federacija računovođa (IFAC).

Finansijski izvještaji Preduzeća su prikazani u formatu koji je propisan Pravilnikom o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Službeni glasnik RS", broj 79/09) i Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izvještaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Službeni glasnik RS", broj 84/09).

2.2. KORIŠĆENJE PROCJENJIVANJA

Prezentacija finansijskih izvještaja zahtijeva od rukovodstva korišćenje najboljih mogućih procjena i razumnih pretpostavki, koje imaju efekta na prezentovane vrijednosti sredstava i obaveza i objelodanjivanje potencijalnih sredstava i obaveza na dan sastavljanja finansijskih izvještaja, kao i prihoda i rashoda u toku izvještajnog perioda. Ove procjene i pretpostavke su zasnovane na informacijama raspoloživim na dan sastavljanja finansijskih izvještaja, a budući stvarni rezultati mogu da se razlikuju od procijenjenih iznosa.

Finansijski izvještaj za godinu koja se završava 31.12.2009. godine izraženi su u Konvertibilnim markama (KM).

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

3.1. Prihodi

Prihodi i rashodi, ostali prihodi i ostali rashodi poslovanja se knjiže po načelu uzročnosti prihoda i rashoda. Prihod od prodaje se knjiži nakon potvrđene otpreme robe ili izvršenih usluga od strane kupca, umanjen za poreze i date popuste.

Potraživanja od kupaca se ispravljaju ili otpisuju na teret neposlovnih rashoda na osnovu procjene svakog pojedinačnog potraživanja.

Prihodi i rashodi od kamata se priznaju na obračunskoj osnovi u vremenu na koje se odnose i prikazani su u neto iznosu u okviru dobitka, odnosno gubitka od finansiranja.

Prihodi od donacija su vredovani na osnovu metodologije sučeljavanja prispjelih sredstava i troškova koji su učinjeni radi ispunjavanja uslova donacija koji se odnose na obračunski period.

3.2. Troškovi poslovanja

Troškovi poslovanja predstavljaju sve izdatke nastale u odnosu na fakturisane prihode, a obuhvataju troškove materijala, energije, goriva, bruto zarada, kao i opšte troškove poslovanja neophodne za ostvarivanje prihoda.

Održavanja i popravke se knjiže u rashod perioda u kome su nastali. Za veća obnavljanja koja dovode do promjene funkcionalne vrijednosti stalne imovine održavanja i popravke se kapitalizuju i amortizuju u skladu sa procjenjenim vijekom trajanja.

3.3. Nematerijalna ulaganja

Nematerijalna ulaganja se vrednuju po procijenjenoj vrijednosti.

3.4. Nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine

Objekti, oprema i zemljište su iskazana po procijenjenoj vrijednosti, umanjenoj za amortizovanu vrijednost.

Amortizacija se ravnomjerno obračunava na nabavnu vrijednost, primjenom godišnjih stopa utvrđenih na osnovu procijenjenog vijek trajanja pojedinih osnovnih sredstava:

Objekti	2,5 – 8 %
Oprema	5 %

3.5. Dugoročni finansijski plasmani

Dugoročni finansijski plasmani se vrednuju po nominalnoj vrijednosti izdataka, uvećanoj za obračunatu kamatu saglasno ugovorima i vremenskom periodu angažovanja sredstava.

Vrijednost dugoročnih finansijskih plasmana se ispravlja ili otpisuje na teret neposlovnih rashoda na osnovu procjene svakog pojedinačnog plasmana.

3.6. Zalihe

Zalihe robe, materijala, rezervnih dijelova, sitnog inventara i HTZ opreme se vrednuju po nabavnim cijenama koje uključuju fakturnu vrijednost i troškove nabavke.

Obračun utroška se vrednuje po prosječnim cijenama.

Sitan alat i inventar, autogume, ambalaža i službena i zaštitna odjeća se otpisuju u cjelini stavljanjem u upotrebu.

3.7. Druga potraživanja

Druga potraživanja se vrednuju po nominalnoj vrijednosti izdataka.

Druga potraživanja se ispravlja ili otpisuje na teret neposlovnih rashoda na osnovu procjene svakog pojedinačnog potraživanja.

3.8 Gotovinski ekvivalenti i gotovina

Pod novčanim sredstvima se podrazumjevaju sredstva na žiro i deviznim računima kod domaćih banaka i sredstva u blagajni.

3.9 Preračunavanje deviznih iznosa

Poslovne promjene nastale u stranoj valuti su preračunate u Konvertibilnim markama (KM) po zvaničnom kursu Centralne banke koji je važio na dan poslovne promene.

Sredstva i obaveze iskazane u stranoj valuti na dan bilansa stanja, preračunati su u Konvertibilne marke (KM) po zvaničnom kursu Centralne banke koji je važio na taj dan.

3.10 Aktivna vremenska razgraničenja

Aktivna vremenska razgraničenja su vrednovana po nominalnoj vrijednosti na osnovu rasporeda izdataka prema obračunskim periodima na koje se odnose.

3.11 Porez na dobit

Porez na dobit se obračunava u skladu sa propisima Republike Srpske o oporezivanju.

Konačna poreska osnovica, na koju se primjenjuje stopa poreza na dobit od 10%, utvrđuje se poreskom prijavom. Poreska osnovica iskazana u poreskoj prijavi se izračunava na osnovu ostvarene dobiti za period, prikazane u zakonski propisanom bilansu uspjeha, korigovane za razlike definisane poreskim propisima Republike Srpske. Ove korekcije uglavnom obuhvataju povećanje poreske osnovice za troškove koji se po poreskim propisima ne priznaju, kao i umanjeње za određena ulaganja u opremu za obavljanje djelatnosti aktiviranu u toku godine.

3.12 Naknade zaposlenima

U skladu sa domicilnim propisima Društvo je u obavezi da plaća doprinose državnim fondovima kojima se obezbjeđuje socijalna sigurnost zaposlenih. Ove obaveze podrazumijevaju poreze i doprinose obračunate na teret bruto plata zaposlenih koje je poslodavac dužan platiti prilikom isplate neto primanja.

4. NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

4.1. Prihodi

Društvo u posmatranom periodu nije ostvarilo poslovne prohode.

4.2. Rashodi

	(u KM)	
	2009	2008
POSLOVNI RASHODI		
Nabavna vrijednost prodate robe		
Troškovi materijala		
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	1.500	12.444
Troškovi proizvodnih usluga	675	53.264
Troškovi amortizacije	103.266	109.206
Nematerijalni troškovi	17.068	5.925
Troškovi poreza		
Troškovi doprinosa	10.588	13.231
	133.097	194.070

4.3. Ostali prihodi i rashodi

	(u KM)	
	2009	2008
OSTALI PRIHODI		
Dobici po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojanja i opreme	11.460	
Prihodi od smanjenja obaveza, ukidanja neiskorišćenih dugoročnih rezervisanja i ostali nepomenuti prihodi	7.346	
	18.806	0

OSTALI RASHODI

Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja
nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i
opreme

Manjkovi, izuzimajući manjkove zaliha učinaka

Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa
potraživanja

Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala
i robe i ostali rashodi

7.131

0

7.131

Ostali prihodi za godinu koja se završava 31. decembra 2009. godine, prezentovani u iznosu od 18,806 KM, a odnose se na prihode od prodaje opreme (11,460 KM) i na prihode od smanjenja obaveza (otpis zastarjelih obaveza prema dobavljačima) (7,346 KM).

4.4. Rezultat poslovanja

(u KM)

	2009	2008
Poslovni prihodi	-	-
Poslovni rashodi	133.097	194.070
POSLOVNI GUBITAK	(133.097)	(194.070)
GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI	(133.097)	(194.070)
DOBITAK/GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA	18.806	(7.131)
GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	(114.291)	(201.201)
NETO GUBITAK PERIODA	(114.291)	(201.201)

4.5. Nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine

					u KM
Opis	Zemljište	Građ.objekti	Postroje nja i oprema	Osn.sre dstva u pripremi	Ukupno
<i>Nab.vrijednost</i>					
Stanje na dan 31.12.2008.godine	288.276	3.912.376	161.531	-	4.362.183
Povećanje	-			39.793	39.793
Smanjenje	-				
Stanje na dan 31.12.2009.godine	288.276	3.912.376	161.531	39.793	4.401.976
<i>Ispr. vrijednosti</i>					
Stanje na dan 31.12.2005.godine	-	-	-		-
Stanje na dan 31.12.2008.godine	-	1.771.999	151.884		1.923.883
Amortizacija	-	102.919	347		103.266
Smanjenje	-	-	2.940		2.940
Stanje na dan 31.12.2009.godine	-	1.874.918	155.171		2.030.089
<i>Neotpisana vrijednost na dan</i>					
31. 12. 2008. god.	288.276	2.140.377	9.647	-	2.438.300
31. 12. 2009. god.	288.276	2.037.458	6.360	39.793	2.371.887

Društvo raspolaže sa ukupno 14,574 m² zemljišta, od čega se na upravnu zgradu odnosi 720 m², halu bravarije 3740 m², skladišni prostor tipa nadstrešnice 152 m² i otvoreni nasuti prostor površine 338 m².

Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme za 2009. godinu prezentovana u iznosu od 103,266 KM i iskazana je u bilansu uspjeha u okviru troškova poslovanja Preduzeća.

4.6. Zalihe

	(u KM)	
	2009	2008
Dati avansi	537	537
UKUPNO	537	537

4.7. Potraživanja

(u KM)

	2009	2008
Kupci u zemlji	14.400	
UKUPNO	14.400	-

Potraživanja od kupaca sa stanjem na dan 31.12.2009. godine prezentovana su u iznosu od 14,400 KM .

4.8. Gotovina i gotovinski ekvivalenti

(u KM)

	2009	2008
Poslovni račun - domaća valuta	150	150
UKUPNO	150	150

4.9. Kapital

(u KM)

	2009	2008
Akcijski kapital	2.390.492	2.390.492
Revalorizacione rezerve	587.216	587.216
Gubitak tekuće godine	(114.291)	(201.201)
Gubitak ranijih godina	(1.221.665)	(1.020.463)
UKUPNO	1.641.752	1.756.044

Akcijski kapital čini 2,390,492 običnih akcija pojedinačne nominalne vrijednosti od 1 KM po akciji. Akcije Preduzeća su uvrštene na slobodno berzansko tržište Banjalučke berze pod oznakom MJMT-R-A. Najveći akcionar društva je Kovačević Slavko (83,06 %).

4.10. Dugoročne obaveze

	(u KM)	
	2009	2008
Obaveze prema povezanim pravnim licima	359.001	313.018
UKUPNO	359.001	313.018

Obaveze prema povezanim pravnim licima sa stanjem na dan 31.12.2009. godine prezentovane u iznosu od 359,001 KM se odnose na sredstva koja je u korist Društva uplatilo povezano preduzeće „MAXMARA“, Banja Luka.

4.11. Kratkoročne obaveze

	(u KM)	
	2009	2008
Obaveze iz poslovanja	60.365	53.099
Obaveze za zarade i naknade zarada	93.662	93.662
Druge obaveze	62.418	62.417
Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine	169.775	171.617
Pasivna vremenska razgraničenja		7.346
UKUPNO	386.220	388.141

Obaveze iz poslovanja sa stanjem na dan 31.12.2009. godine prezentovane u iznosu od 60,365 KM najvećim dijelom se odnose na obaveze prema dobavljačima:

- Zavod za izgradnju Banjaluka (21,853 KM),
- Advokati Kosić, Banja Luka (8,448 KM),
- Mikom trade, Banja Luka (4,435 KM),
- Kosig Dunav osiguranje, Banjaluka (4,146 KM),
- Hidrokop, Banja Luka (3,718 KM),
- Direkcije za vode (3,060 KM) i
- Ostali sitni dobavljači (14,705 KM).

Obaveze za zarade i naknade zarada (93,662 KM) se odnose na neto plate iz ranijeg perioda, a druge obaveze (62,418 KM) se odnose na obaveze prema

članovima upravnog i nadzornog odbora (34,263 KM) i obaveze po osnovu ugovora o djelu i ostale obaveze u iznosu od (28,181 KM).

Obaveze za poreze i doprinose se odnose na obaveze za poreze na zarade iz ranijeg perioda (31.137 KM), obaveze za doprinose na zarade iz ranijeg perioda (88,850 KM), obaveze na porez na promet i akcize (46,188 KM) i obaveze za carine i druge dadžbine (3,600 KM).

4.12. Povezane strane

Povezano pravno lice društva je Maxmara d.o.o. Banja Luka čiji vlasnik, Kovačević Slavko, je ujedno najveći akcionar u društvu „1. MAJ METALSKA“ A.D. Banja Luka (vlasnik 83,06% akcija).

Povezano fizičko lice, predsjednik Upravnog odbora društva, je gospođa Tanja Kovačević, kćerka većinskog vlasnika društva i vlasnika preduzeća „MAXMARA“, Banja Luka.

U toku 2009. godini preduzeće „MAXMARA“ je u skladu sa ugovorom o poslovno-tehničkoj saradnji izvršilo plaćanje obaveza društva u iznosu od 45,982 KM, a kumulativne obaveze na dan 31.12.2009. godine prema povezanom pravnom licu „MAXMARA“, Banja Luka iznose 359,001 KM.

Obaveze preduzeće „MAXMARA“ prema društvu na dan 31.12.2009. godine iznosi 14,400 KM.

4.13. Potencijalne obaveze

PREGLED SUDSKIH SPOROVA

TUŽILAC : 1. MAJ METALSKA AD

Rb	TUŽENI	VRIJEDNOST SPORA u KM
1 .	1. MAJ DRVODJELSKA I 1. MAJ ZAVRŠNI RADOVI U GRAĐEVINARSTVU, Banja Luka	40.000
2 .	ROS d.o.o., Banja Luka	10.707
3 .	GOLDEN METRO d.o.o., Banja Luka	13.027
		63.734

TUŽENI : 1. MAJ METALSKA AD

Rb	TUŽENI	VRIJEDNOST SPORA u KM
----	--------	--------------------------

1 .	JAGODIĆ ŽELJKO	60.000
2 .	TADIĆ NADA I DRUGI	1.000
3 .	STANKOVIĆ NEDELJKO I DRUGI	
4 .	PEULJA NENAD I DRUGI	13.072
5 .	MARKIČEVIĆ, VELIĆKI I DRUGI	
6 .	KIČIĆ BORISLAV I DRUGI	8.484
7 .	BLAGOJEVIĆ ŽARKO I DRUGI	
8 .	MILAN ZORIĆ I DRUGI	
9 .	SLAVNIĆ MIROSLAV I DRUGI	
10 .	MALČIĆ DRAGO I DRUGI	
11 .	UBOVIĆ MILE	46.570
12 .	PANIĆ SLAVKO	2.400
13 .	ČISTOČA AD, Banja Luka	2.039
14 .	JAGODIĆ ŽELJKO	
15 .	GP VRBAS A.D., Laktaši	2.132
16 .	GRAD Banja Luka	26.370
		162.066

UTVRĐIVANJE PRAVA VLASNIŠTVA: PREDLAGAČ "1.MAJ METALSKA"

PREDMET VODI	
1 .	REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE, Banja Luka

4.14. Stalnost poslovanja

Uprava Društva intenzivno vodi aktivnosti oko prevazilaženja postojećih problema i obezbjeđenja kontinuiteta u poslovanju.

Potvrđeno od strane,

1. MAJ METALSKA. A.D.
BANJA LUKA

Direktor